

**DRIN – DRIN**

**DRIN – DRIN**

TRAD CORRÈZE

**"LOUDAKI" Condat sur Vézère"**

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON LIMOUSINE](#)

1 : A-loenh dins qu'au païs ba-as *(bis)*  
Çò qu'un perd, l'autre li ganha, drin, drin !  
Çò qu'un perd, l'autre li ganha, drin !

2 : leu li ai pas gaire ganha-at *(bis)*  
Li ai perduto ma mia Jana, drin, drin ! *(bis)*

3 : L'epene la vau cercha-ar *(bis)*  
Dins las pus nautas montanhas, drin, drin ! *(bis)*

4 : Li trobi chasteu de palha-a *(bis)*  
Tres demaiselas dedins, drin, drin ! *(bis)*

5 : L'una que me disset d'entra-ar,  
L'autre me disset de sopa-ar !  
L'autra me disset de coijar, drin, drin ! *(bis)*

6 : Per entrar entraria be-en,  
Per sopar, soparia be-en !  
Per coijar, ieu vos mercièt, drin, drin ! *(bis)*

7 : Durmirai 'qui tras lo fue-ec *(bis)*  
Sur qui dos tres fiaus de palha, drin, drin ! *(bis)*

8 : Quand sonet la mieja nue-ech,  
Ouais servanta leva te-e !  
Qu'es lo vielhard que brula sas brajas, drin, drin !  
*(bis)*

9 : Quand passarás a Bordie-eus *(bis)*  
Te 'pelaran « Jarras bruladas » drin, drin ! *(bis)*

10: Aimi mai que me 'pela enta-au *(bis)*  
Que non pas « Coucheur de Damas » drin, drin !  
*(bis)*

\* « l'epene la vau cerchar » : s'apenar veut dire  
« prendre la peine de »

Au loin dans les basses terres *(bis)* Ce que  
l'un perd, l'autre le gagne, drin, drin. Ce que  
l'un perd, l'autre le gagne, drin.

Je n'ai pas guère gagné ici *(bis)*  
J'ai perdu ma bonne-amie Jeanne ... *(bis)*

De-ci de-là je vais la chercher *(bis)*  
dans les plus hautes montagnes ... *(bis)*

J'y trouve un château de paille *(bis)*  
Trois demoiselles y sont dedans ... *(bis)*

L'une me dit d'entrer  
L'autre de souper  
L'autre de coucher ... *(bis)*

Pour enter j'entrerais bien  
Pour souper je souperais bien  
Pour coucher je vous remercie ... *(bis)*

Je dormirai ici près de l'âtre *(bis)*  
Dessus deux ou trois bottes de paille ... *(bis)*

Quand sonna minuit,  
Hé servante, lève toi !  
C'est le vieux qu'a le pantalon en flamme ...  
*(bis)*

Quand tu passeras à Bordeaux *(bis)*  
On t'appellera "Jambons Grillés" ... *(bis)*

J'aimerais mieux qu'ils m'appellent ainsi *(bis)*  
Plutôt que "Coucheur de Dames" ... *(bis)*

# DRIN - DRIN

Trad. CORREZE  
apprise de Marcelle DELPASTRE

A - loenh dins qu'au pa - ïs ba - as çò qu'un perd l'au - tre li  
gan - ha, Drin Drin - çò qu'un perd l'au - tre li gan - ha, Drin.

**CHANT: "LOUDAKI" CONDAT SUS VEZERE**

**JORNADA DAU CHANT OCCITAN L'ENCHANTADA A NONTRON**

***vendredi 7 avril et samedi 8 avril 2017***

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

**Conception réalisation Jean Delage**

© 2017 Jean Delage